

**Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica d.o.o.  
LLC Center for Ecotoxicological Research Podgorica**




**CETI 780.101.01**

## **SEKTOR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU I ZAŠTITU OD ZRAČENJA**

Podgorica, 31.05.2021. godine

Broj: 00-774/5

### **GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA MONITORINGA VAZDUHA NA TERITORIJI GLAVNOG GRADA PODGORICE U 2020-2021. GODINI**



**Podgorica , maj 2021.**

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.OCETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/5**

**Naručilac: GLAVNI GRAD PODGORICA**

**Nosilac posla: CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA  
PODGORICA D.O.O**

Ugovor (Glavni grad-Podgorica br.01-018/20-1668/5 od 06.05.2020 / CETI br. 00-774 od 24.04.2020.)

Izvještaj izradili:	
Radomir Žujović, šef Jedinice za mjerjenje kvaliteta ambijentalnog vazduha i uslova radne sredine	
Siniša Popović, stručni saradnik u Jedinici za mjerjenje kvaliteta ambijentalnog vazduha i uslova radne sredine	
Mladen Terzić, stručni saradnik	
Terenska ispitivanja i uzorkovanje izvršili:	
Radomir Žujović, šef Jedinice za mjerjenje kvaliteta ambijentalnog vazduha i uslova radne sredine	
Ivan Đurović, hem. tehničar za terenska ispitivanja	
Petar Galičić, hem. tehničar za terenska ispitivanja	
Mitar Pavićević, tehničar za terenska ispitivanja	
Ilija Rešetar, hem. tehničar za terenska ispitivanja	
Dejan Koljčević, hem. tehničar za terenska ispitivanja	
Laboratorijska ispitivanja izvršili:	
Siniša Popović, stručni saradnik u Jedinici za mjerjenje kvaliteta ambijentalnog vazduha i uslova radne sredine	
Anja Babić, stručni saradnik u Jedinici za analizu u gasnoj hromatografiji i pripremu uzorka iz životne sredine	
Bojana Knežević, šef Jedinice za analitiku hemijskih elemenata	
Ivana Bulatović, stručni saradnik u Jedinici za analitiku hemijskih elemenata	
Tanja Bašanović, hemijski tehničar u Jedinici za analitiku hemijskih elemenata	
Predrag Strugar, hem.tehničar u Jedinici za analizu u gasnoj hromatografiji i pripremu uzorka iz životne sredine	
Direktor sektora za laboratorijsku dijagnostiku i zaštitu od zračenja Danijela Šuković, spec. tox.hem.	

## SADRŽAJ

Uvod .....	4
Mjerene zagadjuće materije .....	4
Mjerna mjesta.....	5
Metode i oprema za mjerjenje i analizu.....	5
Metode .....	5
Oprema korišćena u realizaciji mjerjenja .....	6
Zakonodavni okvir/primijenjeni zakonski propisi .....	6
Prikaz rezultata mjerjenja/ način obrade i analize podataka .....	7
Tabelarni i grafički prikaz rezultata mjerjenja na lokaciji „Zagorič – Piperska ulica“ .....	8
Komentar rezultata mjerjenja na lokaciji “Zagorič – Piperska ulica” .....	15
Tabelarni i grafički prikaz rezultata mjerjenja na lokaciji gradska opština Golubovci.....	16
Komentar rezultata mjerjenja na lokaciji gradska opština Golubovci.....	23
Tabelarni i grafički prikaz rezultata mjerjenja na lokaciji „bul. Josipa Broza, kod hipermarketa VOLI“ .....	24
Komentar rezultata mjerjenja na lokaciji „bul. Josipa Broza, kod hipermarketa VOLI“....	31
ZAKLJUČCI .....	32
PREDLOG MJERA.....	34

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.O.CETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/5**

## **Uvod**

Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica D.O.O. (CETI), je realizovao ispitivanje kvaliteta vazduha u skladu sa Programom monitoringa vazduha na teritoriji Glavnog grada Podgorice u periodu ljetno 2020-proleće 2021. godine.

Programom je obuhvaćeno sistematsko mjerjenje imisije zagađujućih materija na tri lokacije, i to jedna lokacija koja je reprezent uticaja saobraćaja na kvalitet ambijentalnog vazduha u Glavnom gradu i dvije lokacije koje su izvan direktnog uticaja saobraćaja, kako bi se sagledao uticaj upotrebe ogrijevnog drveta i drugih fosilnih goriva za grijanje u domaćinstvima, na dati segment životne sredine. Mjerenjima kvaliteta vazduha na području Glavnog grada Podgorice, u skladu sa Programom, se pristupilo na način da se prati kvalitet vazduha u četiri četrnaestodnevna ciklusa za svako od godišnjih doba, na tri sledeće lokacije (mjerna mjesta):

- Naselje Stari Aerodrom (Bulevar Josipa Broza Tita),
- Naselje Zagorič, na potezu između Piperske ulice i brijege Morače, lokacija u urbanom dijelu Podgorice, izvan direktnog uticaja saobraćaja,
- Opština u okviru Glavnog grada - Golubovci, izvan direktnog uticaja prometnih saobraćajnica.

## **Mjerenje zagađujuće materije**

Monitoringom je obuhvaćeno mjerjenje svih osnovnih zagađujućih materija (predstavljenih u tabeli 1) propisanih Uredbom o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha ("Sl.list Crne Gore", br. 25/12).

Tabela 1. Mjerenje/ analizirane zagađujuće materije

Redni broj	Formula	Naziv zagađujuće materije	Mjerna jedinica	Vrijeme usrednjavanja
1.	SO <sub>2</sub>	sumpor dioksid	µg/m <sup>3</sup>	1sat 24sata
2.	NO	azot monoksid	µg/m <sup>3</sup>	1sat
3.	NO <sub>2</sub>	azot dioksid	µg/m <sup>3</sup>	1sat
4.	O <sub>3</sub>	ozon	µg/m <sup>3</sup>	8 sati
5.	CO	ugljen monoksid	mg/m <sup>3</sup>	8 sati
6.	PM <sub>10</sub>	suspendovane čestice sa prečnikom manjim od 10µm	µg/m <sup>3</sup>	24 sata
7.	C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	benzen	µg/m <sup>3</sup>	24 sata
Analiza zbirnih sedmičnih uzoraka PM <sub>10</sub> na :				
6.1.	Pb	olovo	µg/m <sup>3</sup>	Sedam dana
6.2.	Cd	kadmijum	ng/m <sup>3</sup>	Sedam dana
6.3.	As	arsen	ng/m <sup>3</sup>	Sedam dana
6.4.	Ni	nikal	ng/m <sup>3</sup>	Sedam dana
6.5.	BaP	benzo(a)piren	ng/m <sup>3</sup>	Sedam dana

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.OCETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/5**

**Mjerna mjesta**

Izabrana mjerna mjesta su reprezentativna za planirane lokacije. Njihov izbor je bio uslovjen infrastrukturom potrebnom za rad mjerne opreme instalisane u mobilnoj stanicu, dostupnim priključcima električne energije. Prilikom odabira mjernog mjesta na mikrolokacijama uzeti su u obzir sledeći činiovi: izvori ometanja, sigurnost, pristup, vidljivost mjesta uzorkovanja u odnosu na okruženje. Mjerna mjesta, koordinate su predstavljene u tabeli 2

Tabela 2. Lokacije, koordinate mjernih mjesta

Mjerno mjesto (MM)	Geografska širina	Geografska dužina
Zagorič-Piperska ulica	42°27'31.51"N	19°15'58.76"E
Gradska opština Golubovci	42°19'52.97"N	19°13'17.56"E
Naselje Stari Aerodrom	42°25'41.83"N	19°16'16.33"E

**Metode i oprema za mjerjenje i analizu**

**Metode**

Za realizaciju mjerjenja u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha ("Sl. list Crne Gore", br. 21/11 , 32/16) korišćene su standardne, referentne metode predstavljene u tabeli 3.

Tabela 3. Standardne, referentne metode

Standardna referentna metoda / naziv	Oznaka
Standardna metoda za mjerjenje koncentracije sumpor dioksida ultraljubičastom fluorescencijom	MEST EN 14212
Standardna metoda za mjerjenje koncentracije azot monoksida i azot dioksida hemiluminiscencijom	MEST EN 14211
Standardna metoda za određivanje koncentracije ugljen monoksida nedisperzivnom infracrvenom spektroskopijom	MEST EN 14626
Standardna metoda za određivanje koncentracije ozona ultraljubičastom fotometrijom	MEST EN 14625
Standardna gravimetrijska metoda mjerjenja za određivanje masene koncentracije suspendovanih čestica PM <sub>10</sub> ili PM <sub>2,5</sub>	MEST EN 12341
Standardna metoda za određivanje benzena u ambijentalnom vazduhu putem automatskog uzorkovanja pumpom sa gasnom hromatografijom na licu mjesta	MEST EN 14662-3
Standardna metoda za određivanje koncentracije benzo(a)pirena u vazduhu ambijenta	MEST EN 15549
Standardna metoda za dredživanje koncentracije Pb, As, Cd i Ni u uzorcima PM <sub>10</sub> čestica	MEST EN 14902

Metode navedene u tabeli su akreditovane u skladu sa standardom MEST SCS ISO/IEC 17025, od strane Crnogorskog Akreditacionog Tijela.

Za postizanje kvaliteta podataka primijenjeni su svi QA/QC postupci u skladu sa primijenjenim referentnim metodama i sledljivošću do standarda MEST SCS ISO/IEC 17025.

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.OCETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/5**

**Oprema korišćena u realizaciji mjerena**

Mjerenja su vršena sa mobilnom mjernom stanicom koja je opremljena sistemom za uzorkovanje vazduha i mjernom opremom za gasovite polutante i uzorkovanje PM<sub>10</sub>, a analiza prikupljenih uzoraka instrumentalnom opremom, tabela 4.

Tabela 4. Spisak opreme

Mjerna/terenska oprema instalirana u mobilnoj stanci		
Naziv mjerila/opreme	Proizvođač	Model
Ambijentalni CO monitor	Thermo Fisher Scientific	48i
Ambijentalni NOx monitor		42i
Ambijentalni O <sub>3</sub> monitor	Horiba	APOA 370
Ambijentalni SO <sub>2</sub> monitor		APSA 370
Ambijentalni BTX monitor	Chromatotec	Airmo BTX
Sekvencijski uzorkivač suspendovanih čestica PM <sub>10</sub>	Sven Leckel	SEQ47/50, LVS3
Instrumentalna laboratorijska oprema		
Gasno maseni hromatograf GCMS – QP 5050 Shimadzu		
ICP Spektrometar Thermo 6300 iCAP		
Atomski apsorpcioni spektrofotometar AA – 6701F Shimadzu		
Analitička Vaga Sartorius (tip:BP 211 D; klasa tačnosti I, najmanji podiok d=0,00001 g)		

Mjerna nesigurnost instrumenata zadovoljava ciljeve kvaliteta podataka i procijenjena je na osnovu tipskih odobrenja i testova radnih karakteristika u referentnim laboratorijama, u skladu sa relevantnim normama.

**Zakonodavni okvir/primjenjeni zakonski propisi**

Indikativna mjerenja kvaliteta vazduha, obrada i analiza rezultata su vršena u skladu sa sledećom zakonskom regulativom:

- Zakonom o zaštiti vazduha („Sl. list Crne Gore“, br. 25/10, 40/11, 43/15),
- Uredbom o utvrđivanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta vazduha („Sl. list Crne Gore, br. 25/12),
- Pravilnikom o načinu i uslovima praćenja kvaliteta vazduha („Sl. list Crne Gore“, br. 21/11, 32/16, u daljem teksti Pravilnik),
- Uredbom o uspostavljanju mreže mjernih mjesta za praćenje kvaliteta vazduha („Sl. list Crne Gore“, br. 44/10, 13/11, 64/18 ).

**Prikaz rezultata mjerena/ način obrade i analize podataka**

Rezultati mjerena su predstavljeni:

**a) tabelarno:**

- Srednje, minimalne, maksimalne, medijana i C<sub>98</sub> 24-časovnih i jednočasovnih vrijednosti svih izvršenih mjerena na godišnjem nivou ( četiri četrnaestodnevna mjerna ciklusa ), sa brojem validnih mjerena, brojem časova i dana prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti za: SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, PM<sub>10</sub>, benzen i srednje, maksimalne, minimalne, medijana i C<sub>98</sub> maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti za ugljen monoksid i ozon, upoređene sa propisanim graničnim, ciljnim vrijednostima,
- Za suspendovane čestice PM<sub>10</sub>, a u skladu sa Pravilnikom predstavljen je i percentil C<sub>90.4</sub>,
- Srednje godišnje vrijednosti sadržaja teških metala (Pb, Cd, As i Ni) i benzo(a)pirena u zbirnim uzorcima suspendovanih čestica PM<sub>10</sub> uporedno sa propisanim graničnim, ciljnim vrijednostima.

**b) grafički:**

- Dnevne srednje vrijednosti PM<sub>10</sub> i sumpor dioksida uporedno sa propisanim GV,
- Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti za ozon i ugljen monoksid uporedno sa GV i CV,
- Jednočasovne srednje vrijednosti sumpor dioksida i azot dioksida uporedno sa GV.

**c) statistički:**

Za svaku zagađujuću materiju, na svakom mjernom mjestu prikazan je:

- ukupan broj 24-časovnih mjerena,
- srednja dnevna vrijednost-koncentracija (u daljem tekstu 24-časovna vrijednost) za navedeni mjerni period,
- minimalna, najmanja 24- časovna vrijednost za navedeni mjerni period,
- maksimalna, najveća 24- časovna vrijednost za navedeni mjerni period,
- medijana ili centralna vrijednost, tj. vrijednost od koje je 50% rezultata 24-časovnih vrijednosti manje ili veće,
- ukupan broj jednočasovnih mjerena,
- srednja jednočasovna vrijednost za navedeni mjerni period,
- minimalna, najmanja jednočasovna vrijednost za navedeni mjerni period,
- maksimalna najveća jednočasovna vrijednost za navedeni mjerni period,
- medijana ili centralna vrijednost, tj. vrijednost od koje je 50% rezultata jednočasovnih vrijednosti manje ili veće,
- C<sub>98</sub> percentil, vrijednost od koje je 98% vrijednosti niže,
- broj prekoračenja propisane granične vrijednosti,
- i identična statistika maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ozona i ugljen monoksida,
- C<sub>90.4</sub> percentil, vrijednost od koje je 90,4% vrijednosti niže ( za obradu rezultata mjerena PM<sub>10</sub> ).

Oznake i skraćenice upotrebljene u tabelama i na slikama:

- GV ( SDV )-granična vrijednost (srednja dnevna vrijednost),
- GV(MD8hSV)-granična vrijednost (max. dnevna osmočasovna srednja vrijednost),
- GV ( SGV )- granična vrijednost (srednja godišnja vrijednost),
- CV ( MD8hSV )-ciljna vrijednost (max. dnevna osmočasovna srednja vrijednost),

Takođe je prikazana učestalost pojavljivanja visokih koncentracija zagađujućih materija u odnosu na GV i CV.


**Tabelarni i grafički prikaz rezultata mjerena na lokaciji „Zagorič–Piperska ulica“**

Statistička obrada dnevnih srednjih vrijednosti suspendovanih čestica PM<sub>10</sub>, jednočasovnih srednjih vrijednosti sumpor dioksida i azot dioksida, 24-časovnih vrijednosti sumpor dioksida, benzena, i maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ozona i ugljen monoksid, je prikazana u tabelama i graficima po zagađujućim materijama.

**Suspendovane čestice PM<sub>10</sub>**

Tabela 5. Statistička obrada rezultata mjerena PM<sub>10</sub>

Broj 24-časovnih mjerena	56	
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34	
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	49,06	
Minimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	10,73	
Maksimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	144,91	
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	35,73	
C <sub>90,4</sub> 24-časovnih vremena usrednjavanja	104,19	
Broj prekoračenja 24-časovne GV	19	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Dnevna srednja vrijednost	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$




Slika 1. Uporedni prikaz dnevnih srednjih vrijednosti PM<sub>10</sub>

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.OCETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/5**

**Sumpor dioksid**


Tabela 6. Statistička obrada rezultata mjerena sumpor dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	1344	
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,33	
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	2,98	
Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	0,55	
Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	16,23	
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja	2,42	
$C_{98}$ percentil jednočasovnih vremena usrednjavanja	8,24	
Broj 24-časovnih mjerena	56	
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34	
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	2,98	
Minimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	1,26	
Maksimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	8,16	
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	2,50	
$C_{98}$ percentil 24-časovnih vremena usrednjavanja	6,92	
Broj prekoračenja časovne GV	0	
Broj prekoračenja 24-časovne GV	0	
<b>Granične vrijednosti</b>		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Jednočasovna srednja vrijednost	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje
Dnevna srednja vrijednost	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Ne smije biti prekoračena preko 3 puta godišnje



**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.OCETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/5**

Slika 2. Uporedni prikaz jednočasovnih srednjih vrijednosti sumpor dioksida




Slika 3. Uporedni prikaz dnevnih srednjih vrijednosti sumpor dioksida

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.OCETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/5**

**Azot dioksid**

Tabela 7. Statistička obrada rezultata mjerena azot dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	1344	
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,33	
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	16,93	
Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	0,76	
Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	61,41	
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	14,62	
C <sub>98</sub> percentil jednočasovnih vremena usrednjavanja	43,10	
Broj prekoračenja jednočasovne GV	0	
<b>Granične vrijednosti</b>		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Jednočasovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	nema




Slika 4. Uporedni prikaz srednjih jednočasovnih vrijednosti azot dioksida

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.OCETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/5**

**Ozon**

Tabela 8. Statistička obrada rezultata mjerena ozona

Broj max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti	56
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34
Srednja vrijednost max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	63,09
Minimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	22,84
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	114,11
Mediana maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	57,31
$C_{98}$ percentil max. dnevnih osmočasovnih srednjih vremena usrednjavanja	113,60
Broj 24-časovnih mjerena	56
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	50,52
Minimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	19,55
Maksimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	92,99
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	42,57
$C_{98}$ percentil 24-časovnih vremena usrednjavanja	90,50
Broj prekoračenja mak.dnevne osmočasovne srednje CV	0
Ciljna vrijednost	
Period usrednjavanja	Ciljna vrijednost
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Granica tolerancije	




Slika 5. Uporedni prikaz maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ozona

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.OCETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/5**

**Ugljen monoksid**

Tabela 9. Statistička obrada rezultata mjerena ugljen monoksida

Broj max. Dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti	56	
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34	
Srednja vrijednost max. Dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	1,73	
Minimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	0,16	
Maksimalna dnevna osmočasovna srednjih vrijednosti ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	5,95	
Mediana maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	1,19	
$C_{98}$ percentil max. Dnevnih osmočasovnih srednjih vremena usrednjavanja	5,23	
Broj 24-časovnih mjerena	56	
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34	
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	1,12	
Minimalna 24-časovna vrijednost ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	0,15	
Maksimalna 24-časovna vrijednost ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	4,13	
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja	0,89	
$C_{98}$ percentil 24-časovnih vremena usrednjavanja	3,54	
Broj prekoračenja max.dnevne osmočasovne srednje GV	0	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost	10 $\text{mg}/\text{m}^3$	Nema



Slika 6. Uporedni prikaz maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ugljen monoksida

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.OCETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/5**

**Benzen**

Tabela 10. Statistička obrada rezultata mjerena benzena

Broj 24-časovnih mjerena	56
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	1,62
Minimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	0,56
Maksimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	5,35
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	1,29
$C_{98}$ percentil 24-časovnih vremena usrednjavanja	4,77
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Godišnja srednja vrijednost	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Granica tolerancije
	Nema

**Teški metali i benzo (a) piren**

Tabela 11. Godišnje statističke vrijednosti sadržaja teških metala i benzo(a)pirena u  $\text{PM}_{10}$

	Pb	Cd	As	Ni	Benzo (a) piren
	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			$\text{ng}/\text{m}^3$	
Csr.	<0,015	<0,5	0,22	2,98	4,23
GV	0,5				
Ciljna vrijednost		5	6	20	1

**Komentar rezultata mjerenja na lokaciji “Zagorič – Piperska ulica”**

- Tokom 56 dana mjerenja u četiri sezone, devetnaest dana dnevne srednje vrijednosti suspendovanih čestica PM<sub>10</sub> su bile iznad propisane norme od 50 µg/m<sup>3</sup>.

Izračunati percentil 90,4 za PM<sub>10</sub> koji se koristi za ocjenu kvaliteta vazduha kod povremenih mjerena (104,19 µg/m<sup>3</sup>), je iznad propisane granične vrijednosti.


- Sve vrijednosti sumpor dioksida, izmjerene tokom povremenih mjerena u četiri sezone 2020/2021 i posmatrane u odnosu na jednočasovnu srednju vrijednost i dnevnu srednju vrijednost, su bile ispod propisanih graničnih vrijednosti od 350 µg/m<sup>3</sup> odnosno 125 µg/m<sup>3</sup>.
- Sve jednočasovne srednje vrijednosti azot dioksida na ovoj lokaciji u toku 2020/2021. su bile ispod propisane granične vrijednosti (200 µg/m<sup>3</sup>). Srednja godišnja vrijednost azot dioksida na lokaciji „Zagorič“ je takođe ispod propisane granične vrijednosti.
- Sve maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida su bile ispod propisane granične vrijednosti.
- Maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ozona su svih 56 dana mjerena bile ispod propisane ciljne vrijednosti.
- PM<sub>10</sub> su analizirane na sadržaj teških metala za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou. Sadržaj olova, računat kao srednja vrijednost osam zbirnih sedmičnih uzoraka, je bio ispod propisane granične vrijednosti.
- Na isti način vršene su analize uzoraka na sadržaj arsena, kadmijuma i nikla. Rezultati analize pokazuju da je sadržaj kadmijuma, nikla i arsena bio ispod ciljne vrijednosti propisane radi zaštite zdravlja ljudi.
- Sadržaj benzo(a)pirena, srednja vrijednost osam zbirnih sedmičnih uzoraka PM<sub>10</sub> ovog polutanta je 4,23 ng/m<sup>3</sup> u odnosu na propisanu ciljnu vrijednost od 1 ng/m<sup>3</sup>.

**Tabelarni i grafički prikaz rezultata mjerena na lokaciji gradska opština Golubovci**

Statistička obrada dnevnih srednjih vrijednosti suspendovanih čestica PM<sub>10</sub>, jednočasovnih srednjih vrijednosti sumpor dioksida i azot dioksida, 24-časovnih vrijednosti sumpor dioksida, benzena, i maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ozona i ugljen monoksid, je prikazana u tabelama i graficima po zagađujućim materijama.

**Suspendovane čestice PM<sub>10</sub>**Tabela 12. Statistička obrada rezultata mjerena PM<sub>10</sub>

Broj 24-časovnih mjerena	56	
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34	
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	36,00	
Minimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	7,45	
Maksimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	104,82	
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	26,18	
C <sub>90,4</sub> 24-časovnih vremena usrednjavanja	71,25	
Broj prekoračenja 24-časovne GV	17	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Dnevna srednja vrijednost	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$


Slika 7. Uporedni prikaz srednjih dnevnih vrijednosti PM<sub>10</sub>

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.OCETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/5**

**Sumpor dioksid**


Tabela 13. Statistička obrada rezultata mjerena sumpor dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	1342	
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,33	
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	2,20	
Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	0,48	
Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	5,51	
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja	2,40	
$C_{98}$ percentil jednočasovnih vremena usrednjavanja	3,47	
Broj 24-časovnih mjerena	56	
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34	
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	2,20	
Minimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	0,93	
Maksimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	4,13	
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	2,43	
$C_{98}$ percentil 24-časovnih vremena usrednjavanja	3,28	
Broj prekoračenja časovne GV	0	
Broj prekoračenja 24-časovne GV	0	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Jednočasovna srednja vrijednost	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje
Dnevna srednja vrijednost	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Ne smije biti prekoračena preko 3 puta godišnje



Slika 8. Uporedni prikaz jednočasovnih srednjih vrijednosti sumpor dioksida

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.OCETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/5**




Slika 9. Uporedni prikaz dnevnih srednjih vrijednosti sumpor dioksida

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.OCETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/5**

**Azot dioksid**

Tabela 14. Statistička obrada rezultata mjerena azot dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	1342	
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,33	
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	11,04	
Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	2,04	
Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	34,70	
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	9,85	
C <sub>98</sub> percentil jednočasovnih vremena usrednjavanja	25,22	
Broj prekoračenja jednočasovne GV	0	
<b>Granične vrijednosti</b>		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Jednočasovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	nema




Slika 10. Uporedni prikaz jednočasovnih mjerena azot dioksida

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.OCETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/5**

**Ozon**

Tabela 15. Statistička obrada rezultata mjerena ozona

Broj max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti	56
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34
Srednja vrijednost max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	58,90
Minimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	22,79
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	119,29
Mediana maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	43,76
C <sub>98</sub> percentil max. dnevnih osmočasovnih srednjih vremena usrednjavanja	112,88
Broj 24-časovnih mjerena	56
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	47,46
Minimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	20,69
Maksimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	98,68
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	38,96
C <sub>98</sub> percentil 24-časovnih vremena usrednjavanja	97,33
Broj prekoračenja max.dnevne osmočasovne CV	0
Ciljna vrijednost	
Period usrednjavanja	Ciljna vrijednost
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Granica tolerancije	
	Nema




Slika 11. Uporedni prikaz maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ozona

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.OCETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/5**

**Ugljen monoksid**

Tabela 16. Statistička obrada rezultata mjerena ugljen monoksida

Broj max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti	56
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34
Srednja vrijednost max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	1,11
Minimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	0,23
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	4,11
Mediana maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	0,49
$C_{98}$ percentil max. dnevnih osmočasovnih srednjih vremena usrednjavanja	3,43
Broj 24-časovnih mjerena	56
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	0,74
Minimalna 24-časovna vrijednost ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	0,11
Maksimalna 24-časovna vrijednost ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	2,53
Mediana 24-časovnih vremena usrednjavanja	0,43
$C_{98}$ percentil 24-časovnih vremena usrednjavanja	2,24
Broj prekoračenja max.dnevne osmočasovne srednje GV	0
<b>Granične vrijednosti</b>	
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost	$10 \text{ mg}/\text{m}^3$
Granica tolerancije	
	Nema



Slika 12. Uporedni prikaz maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ugljen monoksida

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.OCETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/5**

**Benzen**

Tabela 17. Statistička obrada rezultata mjerena benzena

Broj 24-časovnih mjerena	56
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	1,66
Minimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	0,21
Maksimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	5,78
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	1,33
C <sub>98</sub> percentil 24-časovnih vremena usrednjavanja	4,61
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Godišnja srednja vrijednost	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
	Granica tolerancije

**Teški metali i benzo (a) piren**

Tabela 18. Godišnje statističke vrijednosti sadržaja teških metala i benzo(a)pirena u PM<sub>10</sub>

	Pb	Cd	As	Ni	Benzo(a)piren
	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	$\text{ng}/\text{m}^3$			
Csr.	<0,015	<0,5	0,25	1,96	3,32
GV	0,5				
Ciljna vrijednost		5	6	20	1

**Komentar rezultata mjerena na lokaciji gradska opština Golubovci**

- Sedamnaest dnevnih srednjih vrijednosti  $PM_{10}$  u 56 dana validnih mjerena je bilo iznad propisane norme od  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Izračunati percentil 90,4 za  $PM_{10}$  koji se koristi za ocjenu kvaliteta vazduha kod povremenih mjerena ( $71,25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ), je iznad propisane granične vrijednosti.

- Sve koncentracije sumpor dioksida izmjerene tokom 2020/2021., posmatrane u odnosu na granične vrijednosti, (jednočasovnu srednju vrijednost i dnevnu srednju vrijednost) su bile ispod propisanih  $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$  odnosno  $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .
- Sve srednje vrijednosti azot dioksida, jednočasovne i godišnja koncentracija, na ovoj lokaciji u toku 2020/2021., su bile ispod propisanih graničnih vrijednosti.
- Sve maksimalne osmočasovne dnevne srednje vrijednosti ugljen monoksida su bile ispod propisane granične vrijednosti.
- Sve maksimalne osmočasovne dnevne srednje vrijednosti ozona su svih 56 dana mjerena bile ispod propisane ciljne vrijednosti.
- $PM_{10}$  su analizirane na sadržaj teških metala za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou.  
Sadržaj olova, računat kao srednja vrijednost sedmičnih uzoraka, je bio ispod propisane granične vrijednosti. Sadržaj kadmijuma, nikla i arsena bio je ispod ciljne vrijednosti propisane radi zaštite zdravlja.
- Sadržaj benzo(a)pirena, srednja vrijednost zbirnih sedmičnih uzoraka suspendovanih čestica  $PM_{10}$  je  $3,32 \text{ ng}/\text{m}^3$  u odnosu na propisanu ciljnu vrijednost od  $1 \text{ ng}/\text{m}^3$ .


**Tabelarni i grafički prikaz rezultata mjerena na lokaciji „bul. Josipa Broza, kod hipermarket-a VOLI“**

Statistička obrada jednočasovnih srednjih vrijednosti sumpor dioksida i azot dioksida, srednjih dnevnih vrijednosti suspendovanih čestica PM<sub>10</sub>, sumpor dioksida, benzena, maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ozona i ugljen monoksida je prikazana u tabelama i grafički za svaki zagađujući parametar.

**Suspendovane čestice PM<sub>10</sub>**

Tabela 19. Statistička obrada rezultata mjerena PM<sub>10</sub>

Broj 24-časovnih mjerena	56	
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34	
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	41,70	
Minimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	12,66	
Maksimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	122,36	
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	30,18	
C <sub>90,4</sub> 24-časovnih vremena usrednjavanja	89,98	
Broj prekoračenja 24-časovne GV	13	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Dnevna srednja vrijednost	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Ne smije biti prekoračena preko 35 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$




Slika 13. Uporedni prikaz srednjih dnevnih vrijednosti suspendovanih čestica PM<sub>10</sub>

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.OCETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/5**

**Sumpor dioksid**


Tabela 20. Statistička obrada rezultata mjerena sumpor dioksida

Broj časovnih mjerena	1344	
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34	
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	3,13	
Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	0,77	
Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	8,07	
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja	3,14	
$C_{98}$ percentil jednočasovnih vremena usrednjavanja	5,26	
Broj 24-časovnih mjerena	56	
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34	
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	3,13	
Minimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	1,51	
Maksimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	4,50	
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	3,17	
$C_{98}$ percentil 24-časovnih vremena usrednjavanja	4,29	
Broj prekoračenja časovne GV	0	
Broj prekoračenja 24-časovne GV	0	
Granične vrijednosti		
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Jednočasovna srednja vrijednost	350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Ne smije biti prekoračena preko 24 puta godišnje
Dnevna srednja vrijednost	125 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Ne smije biti prekoračena preko 3 puta godišnje



Slika 14. Uporedni prikaz jednočasovnih srednjih vrijednosti sumpor dioksida

CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.OCETI 780.101.01  
IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/5




Slika 15. Uporedni prikaz dnevnih srednjih vrijednosti sumpor dioksida

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.OCETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/5**

**Azot dioksid**

Tabela 21. Statistička obrada rezultata mjerena azot dioksida

Broj jednočasovnih mjerena	1344
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34
Srednja vrijednost jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	23,20
Minimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	4,40
Maksimalna jednočasovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	68,92
Medijana jednočasovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	21,95
C <sub>98</sub> percentil jednočasovnih vremena usrednjavanja	46,61
Broj prekoračenja jednočasovne GV	0
<b>Granične vrijednosti</b>	
Period usrednjavanja	Granična vrijednost
Jednočasovna srednja vrijednost	200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Godišnja srednja vrijednost	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Granica tolerancije	
Jednočasovna srednja vrijednost	Ne smije biti prekoračena preko 18 puta godišnje
Godišnja srednja vrijednost	nema




Slika 16. Uporedni prikaz jednočasovnih srednjih vrijednosti azot dioksida

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.OCETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/5**

**Ozon**

Tabela 22. Statistička obrada rezultata mjerenja ozona

Broj max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti	56
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34
Srednja vrijednost max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	55,47
Minimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	26,57
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	100,93
Mediana maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	50,07
$C_{98}$ percentil max. dnevnih osmočasovnih srednjih vremena usrednjavanja	97,79
Broj 24-časovnih mjerena	56
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	44,95
Minimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	18,55
Maksimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	84,45
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	40,21
$C_{98}$ percentil 24-časovnih vremena usrednjavanja	81,56
Broj prekoračenja max.dnevne osmočasovne CV	0
Ciljna vrijednost	
Period usrednjavanja	Ciljna vrijednost
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost	120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Granica tolerancije	




Slika 17. Uporedni prikaz maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ozona

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.OCETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/5**

**Ugljen monoksid**

Tabela 23. Statistička obrada rezultata mjerenja ugljen monoksida

Broj max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti	56	
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34	
Srednja vrijednost max. dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	1,90	
Minimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	0,29	
Maksimalna dnevna osmočasovna srednjih vrijednosti ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	6,56	
Mediana maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	0,71	
$C_{98}$ percentil max. dnevnih osmočasovnih srednjih vremena usrednjavanja	6,38	
Broj 24-časovnih mjeranja	56	
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34	
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	1,47	
Minimalna 24-časovna vrijednost ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	0,17	
Maksimalna 24-časovna vrijednost ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )	4,57	
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja	0,59	
$C_{98}$ percentil 24-časovnih vremena usrednjavanja	4,52	
Broj prekoračenja max.dnevne osmočasovne srednje GV	0	
<b>Granične vrijednosti</b>		
<b>Period usrednjavanja</b>	<b>Granična vrijednost</b>	<b>Granica tolerancije</b>
Maksimalna dnevna osmočasovna srednja vrijednost	10 $\text{mg}/\text{m}^3$	Nema



Slika 18. Uporedni prikaz maksimalnih dnevnih osmočasovnih srednjih vrijednosti ugljen monoksida

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.OCETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/5**

**Benzen**

Tabela 24. Statistička obrada rezultata mjerena benzena

Broj 24-časovnih mjerena	56	
Vremenska pokrivenost podacima na godišnjem nivou (%), VP	15,34	
Srednja vrijednost 24-časovnih vremena usrednjavanja( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	2,53	
Minimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	0,55	
Maksimalna 24-časovna vrijednost ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	12,42	
Medijana 24-časovnih vremena usrednjavanja ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )	1,69	
$C_{98}$ percentil 24-časovnih vremena usrednjavanja	11,85	
Period usrednjavanja	Granična vrijednost	Granica tolerancije
Godišnja srednja vrijednost	5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Nema

**Teški metali i benzo (a) piren**

Tabela 25. Godišnje statističke vrijednosti sadržaja teških metala i benzo(a)pirena u  $\text{PM}_{10}$

	Pb	Cd	As	Ni	Benzo (a) piren
	$\mu\text{g}/\text{m}^3$			$\text{ng}/\text{m}^3$	
Csr.	<0,015	<0,5	<0,5	1,70	3,31
GV	0,5				
Ciljna vrijednost		5	6	20	1

**Komentar rezultata mjerena na lokaciji „bul. Josipa Broza, kod hipermarketa VOLI“**

- Trinaest dnevnih srednjih vrijednosti suspendovanih čestica PM<sub>10</sub> (56 dana validnih mjerena) je bilo iznad propisane norme od 50 µg/m<sup>3</sup>. Izračunati percentil 90.4 za PM<sub>10</sub> koji se koristi za ocjenu kvaliteta vazduha kod povremenih mjerena (89.98 µg/m<sup>3</sup>) je iznad propisane granične vrijednosti.
- Sve izmjerene koncentracije sumpor dioksida (jednočasovne srednje vrijednosti i dnevne srednje vrijednosti) su tokom 2020/2021. bile ispod propisanih graničnih vrijednost od 350 µg/m<sup>3</sup> odnosno 125 µg/m<sup>3</sup>.
- Sve jednočasovne srednje vrijednosti i godišnja srednja vrijednost azot dioksida u toku 2020/2021. na ovoj lokaciji su bile ispod propisanih graničnih vrijednosti.
- Sve maksimalne dnevne osmočasovne srednje koncentracije ugljen monoksida su bile ispod propisane granične vrijednosti.
- Sve maksimalne dnevne osmočasovne srednje dnevne koncentracije ozona su svih 56 dana mjerena bile ispod propisane ciljne vrijednosti.
- PM<sub>10</sub> su analizirane na sadržaj teških metala za koje su propisani standardi kvaliteta vazduha na godišnjem nivou. Sadržaj olova, računat kao srednja vrijednost sedmičnih uzoraka, je bio ispod propisane granične vrijednosti. Sadržaj kadmijuma, nikla i arsena bio ispod ciljne vrijednosti propisane radi zaštite zdravlja ljudi.
- Srednja koncentracija osam zbirnih sedmičnih uzoraka benzo(a)pirena u suspendovanim česticama (PM<sub>10</sub>) je 3,31 ng/m<sup>3</sup> u odnosu na propisanu ciljnu vrijednost od 1 ng/m<sup>3</sup>.

## **ZAKLJUČCI**

Za ocjenu kvaliteta vazduha u periodu ljeto 2020-proljeće 2021. korišćeni su rezultati povremenih mjerena (četiri četrnaestodnevna ciklusa mjerena) sa tri lokacije u Glavnom gradu. Prikaz stanja kvaliteta vazduha na svim lokacijama dat je po zagađujućim materijama:

### **SUMPOR DIOKSID- SO<sub>2</sub>**

Svi rezultati mjerena sumpor dioksida posmatrani u odnosu na propisanu legistativu, upoređeni su sa:

- propisanim graničnim vrijednostima za jednočasovne srednje vrijednosti ( $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije se prekoračiti više od 24 puta u toku godine)
- srednje dnevne vrijednosti ( $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije se prekoračiti više od tri puta u toku godine).

Koncentracije sumpor dioksida, kao jednočasovne srednje i dnevne srednje vrijednosti, na sve tri lokacije u Glavnom gradu su bile značajno ispod propisanih imisionih graničnih vrijednosti.

### **AZOT DIOKSID- NO<sub>2</sub>**

Sumarni statistički podaci, koncentracije azot dioksida, (kao srednje jednočasovne i srednja godišnja vrijednost) na sve tri lokacije su posmatrani u odnosu na propisane granične vrijednosti za:

- jednočasovnu srednju vrijednost ( $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , ne smije se prekoračiti više od 18 puta u toku godine)
- srednju godišnju vrijednost ( $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ).

Na tri mjerne pozicije, sve vrijednosti koncentracija azot dioksida izmjerene tokom četiri četrnaestodnevna mjerna ciklusa, su bile ispod propisanih graničnih vrijednosti.

### **SUSPENDOVANE ČESTICE PM<sub>10</sub>**

Za ocjenu kvaliteta vazduha u vrijeme četiri četrnaestodnevna ciklusa tokom perioda ljeto 2020 - proljeće 2021. obrađena su mjerena suspendovanih čestica PM<sub>10</sub> sa tri mjerna mjesta u Glavnom gradu.

- U Zagoriču na lokaciji Piperska ulica - brije Morače, devetnaest dana dnevne srednje vrijednosti PM<sub>10</sub> su bile iznad propisane granične vrijednosti.
- Na lokaciji gradska opština Golubovci – put ka Matagužima, sedamnaest dnevnih srednjih vrijednosti PM<sub>10</sub> je bilo iznad propisane granične vrijednosti.
- Na lokaciji „bul. Josipa Broza, kod hipermarketa VOLI“ tokom mjerena u četiri četrnaestodnevna ciklusa, trinaest dana dnevne srednje vrijednosti PM<sub>10</sub> su bile iznad propisane granične vrijednosti.
- Izračunati 90.4 percentil (vrijednost koja se koristi za ocjenu kvaliteta vazduha PM<sub>10</sub> sa aspekta uticaja suspendovanih čestica PM<sub>10</sub> kod povremenih-kratkotrajnih mjerena) tokom mjerena na sve tri lokacije u periodu ljeto 2020 - proljeće 2021.godine je bio iznad propisane granične vrijednosti od  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

**CENTAR ZA EKOTOKSIKOLOŠKA ISPITIVANJA PODGORICA D.O.OCETI 780.101.01**  
**IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU BR. 00-774/5**

---

**OZON- O<sub>3</sub>**

Sve vrijednosti ozona, izmjerene na tri mjerna mesta tokom četiri četrnaestodnevna ciklusa, u periodu ljeto 2020 - proljeće 2021. godine su bile ispod propisane ciljne vrijednosti.

**UGLJEN MONOKSID- CO**

Sve maksimalne dnevne osmočasovne srednje vrijednosti ugljen monoksida, na utvrđenim mjernim mjestima tokom 56-dnevног mjernog perioda su bile ispod propisanih graničnih vrijednosti.

**BENZEN- C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>**

Na sve tri lokacije, srednje godišnje vrijednosti benzena su bile ispod propisane granične vrijednosti od 5 µg/m<sup>3</sup>.

**SADRŽAJ TEŠKIH METALA U PM<sub>10</sub>**

Na sve tri lokacije, srednje vrijednosti sadržaja olova, kadmijuma, arsena i nikla u suspendovanim česticama PM<sub>10</sub> su bile ispod propisanih graničnih-ciljnih vrijednosti.

**BENZO(A)PIREN**

Srednja godišnja vrijednost benzo(a)pirena predstavljena kao srednja vrijednost sedmičnih uzoraka suspendovanih čestica PM<sub>10</sub> na sve tri lokacije u Glavnom gradu bila je iznad propisane ciljne vrijednosti za zaštitu zdravlja.

**REZIME**

Glavni uzrok aerozagadenja urbanih sredina pa i Podgorice je upotreba fosilnih goriva u proizvodnji energije. Tu se u prvom redu naglasak može staviti na individualna ložišta, male kotlarnice za grijanje stambenog i poslovnog prostora kao i na saobraćaj i blizinu industrije gradskim sredinama.

Epizode visokog zagađenja vazduha, u prvom redu suspendovanim česticama su karakteristične za zimske mjeseca, periode kada vremenski uslovi visokog pritiska usporavaju cirkulaciju vazduha donoseći suve, hladne i maglovite noći. Zimi su česte i temperaturne inverzije (jednostavnije rečeno kada temperatura vazduha sa udaljavanjem od tla raste umjesto da opada), što prouzrokuje zadržavanje zagađujućih materija koje su proizvod grijanja, saobraćaja i sličnih izvora, na nivou tla i dovodi do dugotrajno postojanog visokog nivoa njihovih koncentracija.

U Podgorici, u vremenskim periodima, grejne sezone, koncentrisan je gotovo cijelokupan godišnji broj prekoračenja dnevnih srednjih vrijednosti suspendovanih čestica, kako prethodnih godina, tako i u posmatranom mјernom periodu ljeto 2020 - proljeće 2021.godine. Visoke vrijednosti benzo(a)pirena produkta sagorijevanja fosilnih goriva (grijanje, industrija i saobraćaj) prati povećane koncentracije PM<sub>10</sub>, uobičajene tokom grejne sezone.

## **PREDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE KVALITETA AMBIJENTALNOG VAZDUHA U PODGORICI**

Predlog mjera je formiran na osnovu rezultata sprovedenog Programa monitoringa vazduha u periodu ljeto 2020. godine-proljeće 2021. godine, kao i tokom mjerena u prethodnim sezonama.

Imajući u vidu rezultate sprovedenog monitoring Programa, mišljenja smo da u cilju smanjenja emisije suspendovanih čestica, benzo(a)pirena i azotovih oksida, izmijerenih dominantnih zagađujućih materija, prioritet treba dati mjerama koje se tiču smanjenja negativnog uticaja najznačajnijih izvora zagađenja, (grijanja, saobraćaja i industrije):

### **1. Radikalno poboljšanje javnog transporta i smanjenje automobilskog saobraćaja.**

- Kako je saobraćaj jedan od najvećih izvora zagađenja, potrebno je prilagoditi saobraćajnu infrastrukturu javnom prevozu uz njegovu stimulaciju što bi dovelo do smanjenje korišćenja individualnog automobilskog saobraćaja u gradu.
- Podrška gradskim prevoznicima, taksi udruženjima, za nabavku vozila sa ekološki čistijim pogonom ( hibridna i e- vozila, pogon na autogas ).
- Besplatan parking za vozila na električni pogon postavljanje elektropunjača na parking mjestima.
- Uređenje područja grada za nemotorizovan saobraćaj, razvoj pješačkih zona i biciklističke infrastrukture.
- Uvođenje gradskog sistema iznajmljivanja bicikala koji bi bio besplatan ili subvencioniran od strane lokalne uprave.
- Podizanje procenta zelenih površina u gradskim četvrtima.
- Postavljanje prirodnih, zelenih barijera radi zaštite od prašine i buke. Preporučena politika sadnje: minimum nekoliko posaćenih stabala za svako posjećeno.
- Saobraćajnu infrastrukturu prilagoditi održivim vidovima transporta. U transportnim preduzećima promovisati politiku ekološke održivosti. (upravljanje potrošnjom goriva, smanjenje pređenog puta vozila i povćanje iskorišćenja tovarnog prostora vozila, edukaciju vozača, izbor energetski efikasnih vozila, upravljanje preventivnim održavanjem vozila i određivanje eksploatacionog veka i otpisa vozila).
- Promocija pješačkog saobraćaja omogućuje veću slobodu kretanja kroz grad, pozitivno utiče na zdravlje i smanjenje zagadenja vazduha, kako u gradskom centru, tako i na periferiji.

### **2. Prelazak sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije**

Kreirati uslove za povećanje udjela obnovljivih izvora energije umesto koršćenja fosilnih goriva.

- Ohrabriranje, ekonomski podrška i pomoć u zamjeni starih sistema za grijanje sa novim ekološkim, energetski efikasnim rješenjima u odnosu na tradicionalne izvore energije (zamjena uglja i drveta peletom, biomasom, solarnom energijom);
- Podržati energetski efikasnu izgradnju i adaptaciju stambenih, poslovnih i društvenih objekata.
- Uspostavljanje standarda za uređaje male snage za sagorevanje koji se koriste u domaćinstvima (šporete i peći na čvrsta goriva) u skladu sa Direktivom o ekodizajnu 2009/125/EC.

### 3. Bolja kontrola zagadivača

Insistirati da industrijski zagađivači posluju na odgovoran način u pogledu bezbjednosti ljudi i životne sredine. Posebnim planom predvidjeti aktivnosti za izmeštanje pojedinih zagađivača iz stambene u industrijsku zonu.

- Promocija Low Carb djelatnosti i strateško ulaganje u ovu oblast.
- Poreske olakšice i drugi potsticaji za privrednike koji bi ulagali u "zelenu" proizvodnju.
- Primjena zakonske regulative kod izdavanja integrisanih dozvola za mala postrojenja.

### 4. Odustajanje od svih štetnih projekata koji će dodatno zagaditi vazduh

- Razviti zelenu ekonomiju koja će zapošljavati veći broj ljudi i koja će imati minimalni uticaj na vazduh i životnu sredinu.
- Prilikom donošenja urbanističkih planova voditi računa da se projektovanje i izgradnja novih objekata vrši uzimajući u obzir lokalnu ružu vjetrova i time ne ugrožava prirodna cirkulacija i strujanje vazduha kao važan prirodni faktor u prečišćavanju vazduha. Uspostaviti saradnju među nadležnim institucijama iz ove oblasti.
- Raditi na prevenciji nedozvoljenog odlaganja otpada, njegovoj ponovnoj upotrebi i reciklaži, kao i na kompostiranju.
- Podizanje svijesti javnosti o negativnim uticajima sagorijevanja nekih čvrstih materija na kvalitet vazduha, kao što su spaljivanje automobilskih guma, otpadaka, lakiranog drveta, ambalažnog otpada i sl.
- Saradnja sa osnovnim i srednjim školama na teritoriji Crne Gore, kako bi se podigla ekološka svijest kod mlađeg stanovništva, putem promotivnih filmova ili predavanja.